



<b>Predmet: OSNOVE TURSKE KNJIŽEVNOSTI</b>			Šifra modula: 07K36-015
Nivo: I ciklus	Godina: III	Semestar: VI	ECTS krediti: 4
Status: Izborni	Broj sati sedmično:	2+2	Ukupan broj sati: 4

<b>Nastavnik:</b> doc.dr. Edina Solak	Konsultacije: iza nastave i putem e-maila	E-mail: edina262@gmail.com
<b>Saradnik:</b>	Konsultacije: iza nastave i putem e-maila	E-mail:

<b>1. CILJ PREDMETA</b>	Cilj kolegija jeste informativno se upoznati sa starijim turkijskim književnim tradicijama u centralnoj Aziji, sa književnošću u Anadoliji i sa osmanskom književnošću, s posebnim osvrtom na književnost Bošnjaka na orijentalnim jezicima u vrijeme osmanske vladavine. Također se želi razviti istraživački osjećaj za proučavanje djela naših autora na orijentalnim jezicima. Što se tiče književnosti kasnijeg perioda, cilj je predavanja skrenuti pažnju na raznolikost poetske (a katkad i ideološke) inspiracije različitih modernih turskih književnika, kao i na način reprezentacije tih ideja u različitim književnim tekstovima. Pružanje osnovnih informacija o književnostima u vrijeme Tanzimata, pokreta <i>Fedžr-i Ati</i> i <i>Servet-i Funun</i> , informacije o periodu „republikanske“ književnosti, kao i o modernoj turskoj književnosti (glavne ideje, struje i predstavnici).
1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti	<ul style="list-style-type: none"><li>Upoznavanje sa starijim turkijskim književnim tradicijama</li><li>Upoznavanje sa razvojem određenih žanrovske formi i poetskih oblika u klasičnim orijentalno-islamskim književnostima</li></ul> Upoznavanje sa književnošću na osmanskom turskom jeziku sa posebnim osvrtom na književnost Bošnjaka na orijentalnim jezicima u vrijeme osmanske vladavine
1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju	Teme 1. Najznačajniji predstavnici tur. književnosti u centralnoj Aziji. Junus Emre. 2. Junus Emre. Ahmed Jesevi. Dželaluddin Rumi. Mahmud Kašgarli. Jusuf Has Hadžib. 3. Primjeri iz <i>Kutadgu Biliga</i> i <i>Divan-i Hikmeta</i> . Rumijeva Mesnevija. 4. Prepostavke za razvitak osmanske turske književnosti nakon pada Carigrada. 5. Temeljne poetske vrste u divanskoj poeziji. Skrenuti pažnju na kulturološko raslojavanje književnosti u osmanskom periodu. 6. Odrediti mjesto književnih djela Bošnjaka na orijentalnim jezicima u okviru književnosti "Istočnog Parnasa", odnosno poziciju univerzalnog i partikularnog, lokalnog identiteta književnog teksta na primjerima važnijih narativnih i nenarativnih djela Bošnjaka na orijentalnim jezicima. o književnostima u vrijeme Tanzimata, pokreta <i>Fedžr-i Ati</i> i <i>Servet-i Funun</i> , informacije o periodu „republikanske“ književnosti, kao i o modernoj turskoj književnosti (glavne ideje, struje i predstavnici). 7. Prvi parcijalni ispit 8. Bošnjaci koji su pisali na orijentalnim jezicima: Derviš-paša Baježidagić, Hasan Zijai Mostarac. 9. Muhamed Nerkesi Sarajlija, Mula Mustafa Bašeskija, Rašid-beg Beograđanin, Fadil-paša Šerifović. 10. Autori čija djela su prevedna na bosanski jezik: Jakub Kadri Karaosmanoglu 11. Rešad Nuri Guntokin, Safija Erol i njihova djela. 12. Ferid Edgu, Elif Šafak 13. Orhan Pamuk i Nedžip Fazil 14. Drugi parcijalni ispit 15. Završna evaluacija kolegija

## 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

<i>Opis aktivnosti (%)</i>		
2.1. Način izvođenja nastave	1. predavanje 2. prezentacije 3. radionica/grupni rad	60 % 40 % %
<i>Učešće u ocjeni (bodovi)</i>		
2.2. Način ocjenjivanja studenata	1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit	10 20 50 20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:	Student će u toku nastave prezentirati temu iz programa u dogovoru sa nastavnikom.	

## 3. LITERATURA

3.1. Obavezna literatura	S. Bašagić: <i>Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti</i> , II izd., Sarajevo, 1986. F. Nametak: <i>Divanska književnost Bošnjaka</i> , Sarajevo, 1997. S. Ilić: <i>Hurufijski pjesnik Vahdeti Bosnevi i njegov divan</i> , Prilozi za orijentalnu filologiju 38, Sarajevo, 1988. Dž. Čehajić: <i>Vidovi stvaranja muslimanskih mistika porijeklom iz Bosne i Hercegovine i drugih krajeva Jugoslavije od XV do XIX vijeka</i> , Godišnjak Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, III-IV, Sarajevo, 1975. A. Kadrić: <i>Objekt Ljubavi u tesavuškoj književnosti: Muradnama Derviš-paše Baježidagića</i> , OIS, Sarajevo, 2008. Dž. Čehajić: "Idejni i estetski aspekti persijske književnosti poznoklasičnog doba (1250-1500)", Život, VIII, Sarajevo, 1972. Dž. Bećir: <i>Naša narodna epika i Firdusijeva "Šahnama"</i> , Sarajevo, 1976. <i>Historija osmanske kulture i civilizacije I</i> , Sarajevo 2004. F. Nametak: <i>Pregled književnog stvaranja bosansko-hercegovačkih muslimana na turskom jeziku</i> , Starješinstvo Islamske zajednice, Sarajevo, 1989. A. Kadrić: <i>Mostarski bulbuli: poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima</i> , Mostar 2012.
3.2. Dodatna literatura	Šira literatura daje se studentima uz obradu pojedinih tema. Literatura može da se inovira početkom svake akademске godine.